

Khomphyutara i muchini lowu tirhaka hi vuxokoxoko.


Tinxaka ta mune ta tikhomphyutara hi leti:

Leputhopo (1)

Desikithopo (2)

Ximatifoni (3)


Thabulete (4)



U languta vuxokoxoko eka xikirini (5).


U thayipa vuxokoxoko eka khibodo (6)

U tirhisa mawusi (7) ku leteriwa eka xikirini.



U fambisa mawusi loko u ri karhi u languta xikirini.

U hlawula vuxokoxoko eka xikirini na ku tshikelela na ku tova mawusi hi rintoho ra wena.



Handle ka mawusi, thaciphede to tala ti na phedekhoma.

U fambisa rintiho ra wena eka thaciphede.


U tshikelela hi vukheta ku tova eka vuxokoxoko.



Languta eka khibodo u kuma tibatheni leti nga na:


1. Maletere
2. Tinomboro
3. Mahikahatelo

Tibatheni leti ti ku pfuna ku thayipa vuxokoxoko eka khomphyutara.



Languta khibodo eka riqinghosimati leri.

Eka xikirini xa ximatifoni, u nga thayipa hi makhudzu ma wena.



Tikhomphyutara tin'wana ti na thacixikirini (9). Xikombiso, thabulete na ximatifoni.

U tirhisa rintoho na rikhudzu ku tirha hi vuxokoxoko eka thacixikirini.



Loko u fambisa rintiho na rikhudzu swi ya etlhelo, xifaniso xi ta kula.


Fambisa rintiho ra wena na rikhudzu kun'we ku endla xifaniso xi va xitsongo.



Hi tirhisa tikhomphyutara ku endla ntirho na ku dyondza.

Hi tirhisa khomphyutara ku vulavula.

Hi tirhisa khmphyutara ku dyondza na ku tsaka.



Divhayisi i vito rin'wana ra khomphyuta.

Xana ndyangu wa wena wu tirhisa divhayisi yihi, naswona ku endla migingiriko yihi?



—Swivutiso



1. Kopa xifaniso u thya:

- a. khibodo
- b. mawusi
- c. xikirini

2. Xana u xi tirhisa swilo leswi ku endla yini:

- a. khibhodi?
- b. mawusi?
- c. xikirini?



Buku leyi hi yin'wana ya mune wa tibuku leti
tivisaka tinhlokomhaka eka thekinoloji ya
khomphyutara.

Xitori lexi xi simekiwile na ku tsariwa tanihi xiphemu
xa phurojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya
switirhisiwa swo hlaya hi 2021.